

Adesua 18: 5 Brodo, 2 Apataa Nam, Ne 5,000 Ye Nna Ye Nka

Asem Titire a Efa Ho

Se yede yen gyidi si Yesu so a, yebehunu se owo tumi se obehwe yen so.

Bible Asem a Efa Ho Foforo

Yohane 6:1-14

Bible Asem

“Yesu Kristo te saa ara nnera, nne, ne daa nyinaa.” (Hebrifo 13:8, NA-TWI).

AnwonwaseM a Yeye Se Mma No Sua:

Mma no besua se Onyankopon betumi de biribiara a yema no ye adwuma.

Mma no bedwene okwan a wobefa so de nea woko beboa afoforo.

Mma no bete ase se Yesu hwe yen ahokyere ho na ope se yehwe afoforo ho nso.

Nneema a Yehia Ama Nketenkete Kuw:

- Bible
- Din nsenkyerenne
- Nkyenkyemma baako mma baako pɔtee

Dwumadi: Fa Basket No Mfa

- Basket ketewa anaa kuruwa ketewa
Printout 1, baako mma kuw biara
- Makaa
- Biribi a ebema yebanya dwom anaa nnwom so agoro

Dwumadi: Wobema Anaa?

- Printout 2, adee a yede di dwuma da biara, nnwuma, anaa nsem
- Paw: Sen "AANE" kese ne "MENNYE SURE" mma afã biara wɔ dan no mu

Dwumadi: "Hwe So Nkyerewdee" Ama Obi a Ohia Mmoa

- Nsateaa dua papa anaa krataa a wode ahye ase a emu da ho (baako mma baako)
- Nkuto, makaa, anaa nkuto nsukɔbere a wɔabɔ ho nwera
- Adesoa (akoma, anim de, nkɔfa, ne nea ete saa)
- Paw: Glue nsukɔbere, tissue, anaa nneema a eye ketewa a wode bɔ ho fefeeɛ

Nneema a Yehia Ama Kese Kuw:

- Bible
- Adesoa anaa kandy, eye dodo a ebeye ma kuw no nyinaa
- (Paw) Basket anaa kuruwa
- (Paw) Printout 1, nsoso a ebema wotumi kye ma akuafɔɔ no nyinaa

Nneema a Ehiahia Ama Agoro

Agoro: Brodo ne Nam To

- Basket abien anaa nkuto abien
- Bean bags anaa aboo ketewa a wakyerew so "brodo" ne "nam" (anaa nsema a wɔatintim brodo ne nam ho)

Agoro: Aka No Ho Ntemntem Agoro

- Nkuto ketewa 12 anaa basket 12
- Nnobae plastik a wode bo agoro
- Bean bags anaa nneema ketewa, ne bere a wode behwe (timer)

Agoro: Brodo Num ne Nam Mmienu Gyina-Ye Agoro

- Mmusika (music)
- Nsema a wɔatwitwa se nam ne brodo (anaa nsema a wɔadwene mu aye ho mfonini)

Agoro: Basket Gyegye Nsohwe (Basket Balance Challenge)

- Basket
- Aboo ketewa
- Bean bags anaa nnobae a wode bo agoro

Agoro: Brodo Hwehwe Agoro (Bread Hunt Scavenger Game)

- Nsema a wɔatwitwa se brodo (krataa anaa foam) a wɔahintaw wo dan no mu

Nketenkete Kuw Da Mmerε 1

Minit 15

Kye din nsenkyerenne ne nkyenkyemma. Paw dwumadi baako a εwo ase ha se mobeye ne mma no se woredi won nkyenkyemma.

Kye Na Tie

Paw 1

Bisa mma no se womfa won anigye ne awerεhow a eye kese ne ketewa a esii won nne anaa nna a atwa mu mmerε baako mu.

Paw 2

Bisa mma no se wonye won ho nsakrae de kyere won ho senea wote nne a wode "Ehe na Wode Wo Ho?" afidie no beye.

Bε Mpaε Ka Ho

Fa mpaεbo ho nsem mfi mma no nkyen. Kuw panyin anaa oba bi betumi abo mpaε ma kuw no nyinaa, anaa panyin betumi aboa mma no mmienu nyinaa ma wobo mpaε ma won ho.

Asemisa a Wode Behye Ase

- "Wopernaa kye biribi ketewa ma nnipa bebree da bi?"
- "Den na esi?"
- "Na eye dodo ma obiara?"
- "Se wokye a na eye den?"
- "Na eye den anaa eye mmerε? Aden nti?"

"Enne, yebete asem fa abofra ketewa bi ho a okyee n'adidipon ketewa, na Yesu yee anwonwade kese de so hwεε nnipa bebree so. Momma yenhunu senea Yesu de dodo kye obiara!"

Dwumadi: Fa Basket No Mfa

Asemfua Titire: Se yede nea yewo no to Yesu nsa a, ode bema yen dodo kese.

Nneema a Yehia:

- Basket ketewa anaa kuruwa ketewa
- Printout 1 – Nkyerεwee kese a wakyere adeε anaa nsem

- Makaa
- Biribi a ebema yebanya dwom so agoro

Nhyehyee:

Siesie nkyerewee kese no se wobebɔ ho mfiase na wotwa wɔn mu.

Fa nkyerewee no nyinaa gu basket no mu anaa kuruwa no mu.

Ma mma no nyinaa ntena ahyia wɔ fam anaa wɔpon ho.

Ka kyere wɔn se wobeye agoro bi a ebɛboa wɔn adwene senea Yesu de nea yema no ye adwuma — se eye ketewa mpo!

Ahintaesem:

Bɔ dwom mmerew bere a mma no refa basket no ma ho wɔ ahyia no mu.

Akyiri mmerɛ 10–15, gyina dwom no.

Ɔba a ɔwɔ basket no mfa nkyerewee baako mu na ɔkenkan mu. (Se ɔntumi nkenkan a, panyin betumi akenkan ama no.)

Bisa asemmisa a edi so se:

- **“Eden na Yesu betumi de eyi aboa obi?”**
- **“Senea ebeye a ɔde beda ɔɔ anaa ɔɔ kyere?”**
- **“Wopernaa yee biribi te se eyi da?”**
- **“Aden nti na wope se yede eyi to Yesu nsa?”**

“Senea yete no, bere bi yete nka se nea yewɔ no nye dodo — ampa ara, yentumi mma dodo, anaa yete se yeye ketewa. Nanso Yesu betumi afa adidipɔn ketewa, asem pa ketewa, anaa mpaebɔ ketewa de aboa afoforo. Yesu betumi aye nneema kese mpo de nea yede ketewa na yema no!”

Akɔsom Kɛse

Mmoments 10-15

Ma asuafoɔ no akwaaba kɔ Crossroads na ka kyere wɔn sɛ wopɛ sɛ wɔbaɛ ha saa nnawɔtwe yi.

Nhyehyɛ Ahohia a Wobetumi Asɔre Wɔso

“Hwan Ne Yesu” Frafra Ne Mmrane

Mpaebɔ Ho Nsenkyerɛnne: “Onyankopɔn, Woyɛ Ɔwɔ Tumi Efisɛ...”

(Ka nea ɛkae wo sɛ Onyankopɔn yɛ ɔwɔ tumi — te sɛ nsoromma, po, anaa anwonwade a wokae sɛ wokenkan ho.)

Dwom Foforo Afiase: “Victory” a Go Fish yɛɛ

Mpaebɔ Mfiase

Ka kyere mmofra no sɛ sɛ woguan wɔn ani na wɔde wɔn nsam hyia a, ɛbeboa wɔn sɛ wobetena dwoodwo na wommɔ wɔn ho adwene mfa nni wɔn ho adwuma.

Asemisa Mfiase

- **“Bere bi wɔda mu, na woho yɛ wo mmere paa na aduan nni ho yiye? Na ɛɛ sɛn?”**

Siesie Asem No

“Guan mo ani na monim sɛ mote wɔ ɔman so, wɔ beɔ so. Moante akirikyiri fi mo fie efisɛ mopɛ sɛ mote Yesu kasa. Mo baa ha anɔpa na afei abɔ akwire awia, ɛyɛ ho ho na moanni aduan da.

Bue mo ani na muntie nea ɛrekɔ so wɔ yen Bible asem no mu.”

Asem No: Yesu Ma Aduan Na Ɔyɛ Ahyɛde

Paw ɔpɛfoɔ anaa ɔpɛfoɔ bi pii, senea mo kuo no yɛ kɛse. Ma wɔn basket a ɛwɔ aduan anaa nkate so. Ma ɔpɛfoɔ no fa aduan no kyɛ wɔn bere a wokenkan asem no.

Mmoa Ahohia: Mpɔmpɔ aduan nhoma mu tumi yɛ dede na ɛtumi yɛ akynnye. Hwehwɛ nea ɛbeyɛ a ɛfata a wode bɛma mo kuoni.

Ka kyere kuoni a wɔaka no sɛ wɔn yɛ ɔman dodoɔ 5,000 mu.

Kenkan Yohane 6:1-14 kyere wɔn nyinaa. Se wokenkan no a, gyina ho akyiri vers no na bisa asemmisa. Bisa se woma tikiti biara ma asuafoɔ biara a ɔbuɔ asemmisa de ma wobeyɛ wɔn ani ase wɔ asem no ho.

Yohane 6:1-2:

“Eyi akyi no, Yesu kɔfaa ɔfa a eko ɔfasuo Galilea so, a wɔfrɛ no nso ɔfasuo Tiberias so. Nnipadom kese bɔɔ ne ho daa, efise wohu ne anwonwadeɛ se ɔsa yarefoɔ.”

- **“Asem: Aden nti na ɔman no bɔɔ Yesu ho?”** (Wohu ne anwonwade ne yare a ɔsaa)

Yohane 6:3-7:

“Afei Yesu foro bepo so tenaa ase ne n’asuafoɔ ho. (Eben bere a Yudafoɔ afehyiahye Kobere no rekɔ so.) Yesu huu ɔman dodoo a wɔrebɛhwehwe no no. ɔfaa ne ani kɔɔ Filipino so, bisaa no se, ‘Ehe na yebetumi ato brodo ama ɔman no nyinaa adi?’ ɔrekyere Filipino se ɔnsa, efise na onim nea ɔrebeyɛ no dada.

Filipo buaa se, ‘Se yeyɛ adwuma mfee pii mpo a, yennya sika a ebeto brodo ama wɔn nyinaa.’”

- **“Asem: Den na Filipino buaa Yesu se ebeto brodo ama wɔn nyinaa?”** (ɔkaa se ebefa mfee pii senea yebetumi anya sika no.)
- **“Asem: Woperna nsem a eye den paa a wunnim nea wubetumi aye?”** (Yesu hwe yen ho a yehia ade.)”

Yohane 6:8-9:

“Na Andrea, Simon Piero nuabaa no, kae se, ‘ɔbarima kakraa bi wɔ ha a ɔwo brodo a yede beyɛ 5 ne mpataa 2. Nanso nea ebeyɛ wɔ ɔman kese yi mu den?’”

- Verse 9 – **“Den na Andrea ka kyereɛ Yesu bere a ɔtee se Yesu pe se ɔto brodo ama ɔman no?”** (ɔkaa se wɔwo brodo 5 ne mpataa 2, nanso bisaa, ‘Den na eyi beyɛ wɔ ɔman kese yi mu?’)
- **“Asem: Aden nti na wope se Yesu de abofra no aduan kakraa no ye aduan mma ɔman no?”** (Onyankopɔn betumi de biribiara a yema no ye ade.)
- **“Asem: Den na biribi kakraa a wope se Onyankopɔn de beboa obi foforo?”**

Yohane 6:10-11:

“Ka kyere wɔn nyinaa se wɔntena ase,’ Yesu kae. Na wɔntena ase wɔ mfuturo so. (Mmarima pe ara yee 5,000.) Afei Yesu faa brodo no, hyiraa Onyankopɔn, na ɔde maa ɔman no. Afei ɔyee saa ara nso ne mpataa no. Na wɔn nyinaa didi kosii se wɔmee wɔn ho.”

- **“Asem: Nnipa dodoo ben na wawo oman no mu?”** (Mmarima 5,000, a ekyere se na waboro 5,000.)
- **“Asem: Den na Yesu yee de brodo 5 ne mpataa 2 no?”** (Oboo mpae, hyiraa Onyankopon, na oma wokyee maa oman no.)
- **“Asem: Den na eyi kyere fa Yesu ho se ohwe nipa a wchia ade ho?”** (Yesu hwe na oma ade.)

Yohane 6:12-13:

“Bere a won nyinaa mee won ho no, Yesu ka kyeree n’asuafoɔ se, ‘Monboaboa nea aka nyinaa ano, na biribiara nnsɛe.’ Na waboaboa nea aka nyinaa ano maa akyede beye baskets 12 a eye akyire brodo a nnipa no dii fii brodo a yede beye 5 no mu.”

- **“Asem: Den na nnipa no didii?”** (Womee won ho.)
- **“Asem: Nea aka ye den?”** (Baskets 12 mu aduan.)
- **“Asem: Den na eyi kyere fa nea Yesu betumi aye de biribi kakraa ye?”** (Onyankopon ma yen de ye akwan nyinaa.)

Yohane 6:14:

“Bere a nnipa no huu anwonwadeɛ a yee no, wɔkae se, ‘Ampa, ye Odiyifoɔ a yeretwen no!’”

- **“Asem: Den na nnipa no buaa wɔ anwonwadeɛ yi akyi?”** (Wɔkaa se Yesu ye odiyifoɔ.)

“Wɔ asem yi mu, yehunu se Yesu hwe yen ho a yehia ade. Yesu huu se na nnipa no ho ye won mmerɛ efise na won ho ye won yaw, na ohweɛ won na ɔde aduan maa won. Yesu kyeree ne tumi se Onipa Ba Onyankopon no se ɔbeboom aduan no.

Yehunu abofra no gyidi a ɔkyeree se ɔde ne aduan kakraa no maa Yesu.

Yehunu se Onyankopon de yen de bema yen asem pii. Wuhuu se nea aka no koraa boro nea efi mfiase no!”

Mpaebɔ To Mu

Da Onyankopon ase se Ono ne nea oma yen ho hia nyinaa ye aduan.

Kuw Ketewa Adesua 2

20-25 Simma

Kye Asem Titire: Se yede yen ho to Yesu so a, yehu se owo tumi se obehwe yen so.

Dwumadi: Wubema Anaa?

Asemfua: Boa mma no ma wonsusuw ho wo ayamye ne gyidie ho wo won nipadua so se wonho dwuma so yen nhweso a eye nea wobetumi de ama Yesu.

Nneema a Wchia:

- Prente 2, abodin a ekyere nneema a yeda ho da, nneyee, anaa nsem a eba mu
- Wope a: Akyerede "YIW" ne "MENNYA ADWENE" kese ma afã biara wo dan no mu
- Fie a eba ho ma mma no betumi ako ne akoba

Nhyehye:

"Wo yen asem nne no, abarimaa bi de ne aduan ketewa maa Yesu, na Yesu de no didii maa mpempem! Bere bi yete nka se nea yewo no nni mfaso anaa ne kесеye ye ketewa, nanso Yesu betumi de nea yema no biara aye adwuma ama afoforo. Momma ye ye agoro bi senea yebehunu saa no!"

Se abofra no bede ade no anaa mmoa wo nsem no mu a, osore anaa oko afã a ewo "YIW" ho wo dan no mu.

Se onni adwene anaa obeye a obeko akyire no a, otena ase anaa oko afã a ewo "MENNYA ADWENE" ho.

Kenkan nsem koro pe bere biara na ma mma no nko fa a ekyere won mmuae no. Afei, bisa nsem tiaa bi anaa fa bere 5-sekend senea Yesu betumi de eyi aye adwuma.

Wo awiei no, fa obiara bra abetena mfinimfini na ka se:

"Enye bere nyinaa mmerew se yede nea yewo bema, titiriw se eye ketewa anaa eye den se yebekye. Nanso senea abarimaa no de ne aduan ketewa maa Yesu no, se yede yen bere, yen do, yen nsem, yen mmoa ma Yesu a — obeye nneema KESE wo mu. Enye biribiara a eye ketewa a Yesu ntumi mfa nni dwuma!"

Bisa:

“Biribi ben na wususuw se wubetumi de ama Yesu bosome yi mu senea wubetumi aboa obi foforo?”

Mmoa Mu Nsem: Fa Asem Kɔkɔbɔ Kɔwɔ ho senea abofra no betumi aka asem no bio wɔ Yohane 6:1-14. Bisa nsem bi a ebema wɔn asusuw ho senea ekɔ mu ne nea ekyerɛ yen fa Yesu ho.

Dwumadi: “Krataa Ahweyi” Ma Obi a Ohia Mmoa

Asemfua: Mma no bete ase se Yesu hwe yen ho na ɔpe se yen nso yehwe afoforo so.

Senea wobɛboa mma no ma wɔda adɔe ne akokoduru adi kyerɛ obi a ɔye yaw, ɔyare, ɔye n’akyi mpɔmpɔ, anaa ɔrehyia ɔhaw — senea wɔn nsem ne wɔn nneyɛe betumi akyerɛ Yesu dɔ.

Nneema a Wɔhia:

- Krataa a eye den anaa krataa a wɔaduru mu (baako ma abofra biara)
- Kreyɔns, makɔkɔ, anaa pensile a wɔabɔ ho mmaa
- Sticker (akoma, anim dɛ, nsennennen, ne nea ete saa)
- Wɔpe a: Glue, nsoma, nneema ketewa a eye fe
- Wɔpe a: Nsem a wɔatintim fi Baebɔ mu te se:
 - “Yesu dɔ wo!”
 - “Onyankopɔn hwe wo so.”
 - “Woye nko ara da.”
 - Hebrifo 13:8 – “Yesu Kristo ye ɔno ara nna koro no, nne ne daa.”

“Yesu hwe yen ho, na ɔpe se yen nso yehwe afoforo so. Ekwan baako a yɛbɛfa so aye eyi ne se yɛbetwere krataa a eye dɔ ma obi a obetumi ahia akokoduru.”

Bisa:

- **“Hena na wususuw se ohia krataa a eye dɔ nne?”**
(Ideas: Obi a ɔyare, ɔne nkurofo nni ho, ɔye akwidifo a ɔhyia ɔhaw, obi a ɔkɔɔ akyirikyiri, obi wɔ abusua mu.)
- “Nsem ben na ebema obi ahu se ɔdɔ ne ɔwɔ akokoduru?”

Ma abofra biara nni mu senea ɔpe se ɔde krataa no bema obi.

Wɔ anim: Hye nsenhyeso, fa sticker, anaa nsem a eye de te se “Onyankopon do wo,” “Mere se wunya ahoden bio,” anaa “Woye nko ara da!”

Wɔ mu: Boa won ma wɔtwere nsem tiaa a eye do. Ma mma ketewa nsem te se:

- “Merekae wo nne.”
- “Yesu do wo na me nso saa.”
- “Mere se krataa yi ma w’ani gye!”

Fa Nsem Baebɔɔ (Wɔpe a): Ma won nsem a wobetumi akɔtwere anaa de sticker a wɔatintim ho a ewɔ nsem te se Hebrifo 13:8.

Kɔ Mu Denden

- **“Aden nti na wususuw se abarimaa no kyee ne aduan maa Yesu?”**
- **“Wote ase se akyidifo no yee den bere a wɔhunuu se aduan no reye dɔɔso?”**
- **“Asem yi kyere yen den fa gyidie a yede to Yesu so ho?”**
- **“Den na ekyerɛ se Yesu ne Nkateedeɛ a ɔma Asetena?”**
- **“Senea yetee yi, yebetumi de yen ho beto Yesu so wɔ yen ho ahia ho den?”**
- **“Kwan ben na yebefa so akyia nea yewɔ ama afoforo senea abarimaa no yee?”**

Awiee Nhyiamu

5-10 Simma

- “Wote sɛn sɛ wubenya krataa te sɛ eyi?”
- “Adɛn nti na wususuw sɛ Yesu pɛ sɛ yɛhwɛ nnipa so te sɛ eyi?”
- “Hena bio na wubetumi akokoduru bosome yi mu?”

Ma mma no fa krataa no kɔ fie sɛ wɔde bɛma anaa wɔbetow so wɔ abusua no mu.

Mmuae Ne Adwene Ho Dwumadi

Bɔ Mpaɛ Na Gyae Kuw No

- Prente nsem Baebɔɔ no.
- Sua nsem Baebɔɔ a ɛwɔ adesua yi mu (Hebrifo 13:8). Kɔhwɛ Agoro a ɛfa Nsem Baebɔɔ Mu nsemso no.
- Bɔ mpaɛ ne mma no na gyae wɔn.

Agorɔ

Mere: 25

Agorɔ: Brodo ne Nam Tɔ

Nneɛma a Ehiahia:

- Nkuto anaa basket abien
- Bean bags anaa abɔɔ ketewa a wɔakyerɛw so “brodo” ne “nam” (anaa nsema a wɔatintim brodo ne nam ho)

Senea Wɔbɛyɛ No:

- Kyekyɛ wɔn akɔ akuw abien. Akuw no bɛgyina nsian a wɔahyɛ ho.
- Akuw no bɛtɔ “brodo ne nam” akɔ basket no mu fi akyirikyiri.
- Ma akɔnta de kye akuw a wɔatɔ mu yiye.

Asem a ɛka Ho: Senea abɔfra no maa n’aduan ketewa no, saa ara na mo nso morekyɛ mo “aduan.” Yesu de ketewa no dii dwuma ma nnipa bebree nyaa nhyira.

Agorɔ: Aka No Ho Ntɛmntɛm

Nneɛma a Ehiahia:

- Basket anaa nkuto ketewa 12
- Aduan plastik a wɔde bɔ agorɔ
- Bean bags, nneɛma ketewa, ne timer

Senea Wɔbɛyɛ No:

- Hyɛ baskets no ase wɔ gyinabea, na yɛ nɔmba 1 kɔsi 12 so, a ɛkyerɛ basket 12 a aka no ho.
- Kyekyɛ mmofra no akɔ akuw.
- Wɔbɛfa nneɛma ketewa a ɛkyerɛ “aka no ho” na wɔde behyɛ nkuto no mu ansa na bere no awie.
- Akuw a wɔboaboa nneɛma pii no bɛdi nkonim.

Asem a ɛka Ho: Monkae sɛ Yesu maa aduan no dɔɔso? Wɔboaa aka ho 12 basket! Onyankopɔn kyere sɛ ɔde bɛyɛ dodoɔ.

Agorɔ: Mpɔtam Mpaebɔ

Nneɛma a Ehiahia:

- Hwee

Senea Wɔbɛyɛ No:

- Paw onipa baako sɛ “Yesu.” Ono na ɔbɛyɛ nea ɔde ne nsa bɛka afoforɔ.
- Sɛ ɔde ne nsa ka obi a, nea wɔaka no bɛka ne nsam. Eyi kyere sɛ aduan ne nhyira no reba dodoɔ.
- Sɛ wɔtoa so a, wɔn a wɔaka no bɛyɛ aketewa ketewaa kɔsi sɛ obiara aka ho.

Asem a ɛka Ho: Senea aduan no dɔɔso ara na Yesu asem no nso redɔɔso sɛ nnipa pii gye No di.

Agorɔ: Brodo Num ne Nam Mmienu Gyina-Yɛ Agorɔ

Nneɛma a Ehiahia:

- Mmusika
- Nsema a wɔatwitwa sɛ nam ne brodo (anaa nsem a wɔadwene mu ayɛ)

Senea Wɔbɛyɛ No:

- Twa mmusika ma mmofra no suae.
- Se mmusika no gyina a, frɛ “Nam” anaa “Brodo.”
- Se woka “Nam” a, mmofra no ye nsusui se nam wo won nsam.
- Se woka “Brodo” a, won nsa beye kyefa kese wo won ti so.
- Se obi ye nea enkɔ yie a, ɔte mpɔtam no mu.

Asem a Eka Ho: Abɔfra no de brodo num ne nam mmieniu pe na Yesu maa eyee dodoo ma nnipa bebree.

Agoro: Basket Gyegye Nsohwe

Nneema a Ehiahia:

- Basket
- Abɔɔ ketewa
- Bean bags anaa aduan agoro nneema

Senea Wɔbeyɛ No:

- Kyekye mmofra no akɔ nkyi abien.
- Obiako bede basket no begyegye wo ne ti so, na ne yonko de “brodo ne nam” (nneema ketewa) behye mu.
- Wɔmfa nantew mu ho nyinaa a wɔmmpa basket no gu.
- Se basket no hwee a, wɔsan fi ase.

Asem a Eka Ho: Asuafoɔ no boaboa aka no ho aduan no nyinaa ano yiye akyiri. Yesu ma yen doɔso sen nea yehia.

Agoro: Brodo Hwehwe

Nneema a Ehiahia:

- Nsema a wɔatwitwa se brodo (krataa anaa foam) a wɔahintaw wo dan no mu

Senea Wɔbeyɛ No:

- Hintaw nsema a eyee brodo wo dan no mu.
- Kyekye mmofra no akɔ akuw ketewa, na ma won hwehwe nsema no.
- Akuw a wɔboaboa pii no bre ɔkyerekyerefoɔ no.

Asem a Eka Ho: Bere a Yesu yee anwonwadee no, aduan no doɔso ma obiara, na aka no ho nso wo ho!

Agoro: “Hena Betumi Aka?” Agoro

Nneema a Ehiahia:

- Hwee

Senea Wɔbeyɛ No:

- Ma won nyinaa tena abɔnten mu abɔ mu kɔkɔ.
- Bisa won se: “Se wo wo brodo baako na wo nnamfoɔ baanu ye ɔkɔm, den na wode beye?”
- Fa ho ma mmofra no nyinaa ka won adwene.
- Akyiri yi, kyerekyere won se abɔfra no a ɔwo Bible mu kyekyee nea ɔwo ketewa no maa Yesu, na Yesu danee dodoo.

Asem a Eka Ho: Saa agoro yi kyere se Yesu betumi de nneema ketewa aye adee kesse. Senea abɔfra no de ne aduan ketewa kyee nnipa mpempem, saa ara Yesu betumi de yen akyedee ne yen gyidi ama afoforo atumi anya nhyira.